

Dyambu na mpfula!

Xitsonga

Ntlawa wa

1c



Simphiwe Mahlangu



Mimpfumawulo (mpfuxeto)

mb, ng, sw, tl

Mpfumawulo wuntshwa

hl (**Hl**awu, **h**longorisana, **hl**ula, **hl**alela, **mi**hlovohlovo, **ti**hlo, **hle**kelela, **hle**ka, **h**luvula, **ka**hle)

Rito ro titoloveta (mpfuxeto)

mpfula

Marito mo titoloveta (mantshwa)

dyambu

dzwihala

xambhulela

Dyambu na mpfula!

Xitsonga

Ntlawa wa 1C

ISBN: 978-1-77981-449-4

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Simphiwe Mahlangu

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Shameema Dharsey

Nkhaviso na mpapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

Dyambu na mpfula!



Simphiwe Mahlangu

Matimu na Hlawu va le ku yeni ekaya.

Dyambu ri le ku vangameni. A ku na mapapa exhibakabakeni.





Matimu na Hlawu va hlongorisana.

Hlawu wa hlula!

Nasweswi a ku se va na mapapa.

Hlawu na Matimu va tlanga erivaleni.

Sweswi mapapa ya nga ri mangani ya sungula ku vonakala.





Matimu na Hlawu va yima. Va hlalela swiluva swa mihlovohlovo.

Mapapa ya dzwihala. Kambe dyambu ra ha vangama.

Hlawu na Matimu va languta exhibakabakeni.
Mapapa se a ya tika.
Kambe ka ha ri na dyambu!





Hi ku copeta ka tihlo, se mpfula yi sungula ku na!

Matimu na Hlawu va hlekelela na ku cina!

Hlawu na Matimu va balekela ekaya.

Va hluvula yunifomo leyi nga neriwa. Va ti omisa kahle.

“Mi ti toloveta ku famba na xambhulela. Hambu ku ri na dyambu!” ku hleka manana.





Readers

Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vunwe na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayiseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwakoko!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatilo wa Nhlango
- Moli na tikhirikete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbhimbhi yo kajivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Mieheketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangeni wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka mina!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntangu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hlulukisa nongonoko wa matsalwa ya ku hluya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hlulukisa tindzimi ta vona ta le kaya ta ku hluya na ku twisisa. Matsalwa yo hluya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hlulukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

